

Setswana

Kgato

Kwena e e Kgopo

3A



Charlotte Galane



Medumopuo (e e boeleditsweng)

mm, ll

Medumopuo (e mešwa)

sw, kw

Kwena e e Kgopo

Setswana

Kgato 3A

ISBN: 978-1-77981-490-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Charlotte Galane

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Karma Bosman

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

Kwena e e Kgopo



Charlotte Galane

Kwakwarapa e ne e le kwena e kgolo tota.
Kwakwarapa o ne a nna kwa nokeng ya
Swike. O ne a nna a le esi ka bodutu.





Kwakwarapa o ne a kobile diphologolo tse dingwe gore a tle a nwe metsi a le esi. O ne a le pelomaswe mo diphologolong tse dingwe.

O ne a tihola a arametse letsatsi mo letlapeng le legolo. A gogobisa mogatla wa gagwe mo mmung.





Diphologolo di ne di nanabela go nwa metsi bosigo. E re fa Kwakwarapa a di bona, a leke go di tshwara.

Diphologolo tsa romela Setlhong go buisana
le Kwakwarapa. Di ne di batla kagiso fela.
Kwakwarapa a gana go reetsa.





Diphologolo tsa dumelana go buisana le Kwakwarapa gore ba abelane metsi. Tsa romela Setlhong. Kwakwarapa a tswelela ka go nna manganga.

Kwakwarapa le Setlhong ba se ka ba dumelana. Kwakwarapa a re, “Ke nna kgosi ya fa nokeng ya Swike. Ga go yo o dumeletsweng go nwa metsi mo nokeng ya me.” Setlhong a boela morago a sulafaletswe.





Setlhong a boela morago le karabo. A gorosa molaetsa wa gore Kwakwarapa o santse a ngangabetse. Diphologolo tsa loga leano la go mmeela serai.

Mosong oo, serai sa tshwara Kwakwarapa.

Kwakwarapa a tsietsa legotlo gore le mo thaolole. Legotlo la ja megala ya serai.

Kwakwarapa kwena, a leka go sia.





Diphologolo tsa mmona mme tsa mo tshwara. Tsa mo isa kwa go kgosi Tlou.

Setlhong a bega Kwakwarapa kwa kgosinga re, “Mong wa lefatshe kgosi Tlou, Kwakwarapa o gana ka metsi a noka ya Swike.”

Nakong eo, Kwakwarapa o ne a roromela thata.





Kgosi ya re, “O pelomaswe wena Kwakwarapa. Gompieno ke la bofelo o ganela diphologolo nwa metsi a noka ya Swike. Ga re kitla re go dumelela go utlwisisa diphologolo tsa naga ya me botlhoko.”

Kgosi e ne e swabile thata, mme a re
“Lotlhe lo diphologolo tsa me. Dilo tsoithe
mo mmusong wa me di tshwanetse go
abelanwa.”

Kwakwarapa o ne a swabisitswe ke se a se
dirileng.





Kwakwarapa a amogela molato wa gagwe.
A ikopela maitshwarelo go diphologolo.
Diphologolo tsa dumelana go mo itshwarela.

Go tloga ka letsatsi leo, diphologolo tsa phela ka boitumelo. Tsa nwa metsi kwa nokeng ya Swike di gololosegile.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

